

ЭНДСИЭЛИИ

Нам уллуһун хаһыата

135 сыл атынны 5 күнүгэр торуктаабыт

2003 с.
Балаһан ыйын

18

күнэ
чэппиэр
№ 113
(9275)



Улуус баһылыгы мунһабыттан бэлиэтээһинэр

Улуус киинигэр поликлиника аһарыгар, оҕо отделениетыгар уонна хонтуорада итии бэриллэ илик. Объекка дылы итинни биэрэр ситими ЖКХ, объект ис өттүн туһааннаах тэрилтэ эппиэттирэр бэркэ биллэр.

Улууска 25 оскуола баарыттан 19-гар үөрэнэллэр. Балаһан ыйын 15 күнүнээри туругунан 6 оскуола, тымныларынан сибээстээн, оҕолор үөрэмэттэр. 10 оскуола госпознадор көнүлүн, баһаарынай сигнализациялара суох буолан, ыла иликтэр. 4 оскуола (улуустаагы гимназия, 1 №-дээх политех. орто оск., Түбэ, Хатырык оск.) баһаарынай сигнализацияны туруорууга, итини таһынан 5 интернакка 820 тыһ. солк. көрүлүннэ. Кебөкөн, Үөдэй оскуола-рыгар ЖКХ министерствота попечитель быһыытынан сигнализацияны туруорар. Улуус үөрүүн тэрилтэлэригэр оборудованиены уонна мебели атыылаһарга 600 тыһ. солк. бэрилиннэ.

Социальной харалта управлениета 17 инбэлиит оҕолорго эмтэнэллэригэр харчынан көмө оҕорбут. Алтынны 1 күнүгэр Кырдыа-бастар күннэрэ ытыллар. Оттук мас бөлөмөр харчы бэриллбит. Бу күннэргэ кыамматтарга 400 тыһ. солк. суумалаах көмө оҕорулдуоҕа.

Кыстыкка кириигэ ЖКХ ГУП былааннамыт өрөмүөнү толору ыһпата. Улууска итии балаһан ыйын 1-15 күннэригэр бэрилиннэ.

Хомуур үлэтэ күргүөмнээн ытыллар. Социальной харалта министерствотун коллегията ытыллар былааннаар.

Гаастааһын үлэтэ салгы ытыллар. Улууска маһы олоордуу месячнига саҕаланна. Балаһан ыйын 23 күнүгэр СР Президентэ В.А. Штыров тахсытыгар бөлөмөнни үлэлэр ытыллар.

Балаһан ыйын 8 күнүгэр күнүс 12 ч. 30 м. Никольскай таһыгар Дьокуускай олохтоохторо А.А. Дьяконов, А.А. Артюков тутулуунулар. Кирилэртэн 2 кг. 310 гр. келөпүнэ көһүннэ. Буруйдаахтарга холубунай дыала тэрилиннэ. Эмиэ ити күн Нам с. Октябрьскай уул. 37 нүмэрин 2 кв. олохтооҕо С.И. Павлова кыһыл көмүс оҕоһуктарын уордулар. Балаһан ыйын 9 к. күнүс 3 ч. Партизан таһыгар Жатай олохтооҕо И.С. Худяков 3 кг. 920 гр. келөпүнэлээх тутулуунна. Буруйдаагы утары холубунай дыала тэрилиннэ. Эмиэ ити күн Нам с. Эверстов уулуссатын 10 нүмэрдээх дьэтин таһыттан М.М. Охлопков «УАЗ» автомасынаатыттан докумуоннарын уордулар. Онно ирдэбил үлэ ытыллар. Балаһан ыйын 12 күнүгэр Кыһыл Дэрбинэ В.В. Леонтьев 1958 с. төрүүх өлүгэ көһүннэ. Быһылаанга бэрэбиэркэ ытыллар.

Ис дыала отделыгар 28 киһи арыгылаан, 8 күлүгээннээн аҕалыһыннар. ГИБДД линиятынан 311 автомасына бэрэбиэркэлэннэ, 44 боротокул оҕорулунна, 5 итирик суоптар түбөстө, 4 массына ыстарааптыыр стоякка туруорулунна.

Бэлиэтэннэ В. СЫРОМЯТНИКОВ

ОЛОРОР СИРБИТ ТУПСАРЫН ТУҔУГАР

Балаһан ыйын 15 күнүгэр «Нам уллуһа» МТ дьаһалтатын баһылыгар көөрдүүгэ, ыраастаныга биллэриллибит месячник, кыстыкка бөлөмөнни хаамыларыгар туһааннаах сүбэ мунһах ытытылына. Онно нэһиликтэр баһылыктара, бэрэстэбииттэллэр, МТ дьаһалтатын баһылыгын солбуһааччылар, управлениелар, отделлар үлэһиттэрэ, тэрилтэлэр салайааччылары, ыһырылаахтар кытыннылар.

Баһылык бастакы солбуһааччыта А.А. Бочкарев, баһылык солбуһааччылары М.Д. Кокарева, В.Р. Петров, улуус кылаабынай архитектора Г.К. Балсуков, Нам с. дьаһалтатын баһылыга Т.А. Кондратьева, В.И. Корнилов (Хамаҕатта), Д.А. Зырянов (Үөдэй) о.д.а. иһитиннэриллэри оҕордулар.

Кинилэр месячникка аналлаах комиссиялар тэриллибиттэрин, былааннар оҕоһуллубуттарын, транспорт тэрилтэлэр атыттарга сыһарылыбыттарын, ыраастааһынга уонна көөрдүүгэ бастакы үлэлэр балаһан ыйын 5 күнүгүн саҕаламмыттарын, субоотунукутар тэриллэллэрин эттилэр. Балаһан ыйын 20-23 күннэригэр улууска республиканскай султалаах дьаһаллар «Саха сирэ» хаһыат бириһигэр эстафета, Ил Түмэн депутата Ньургун Тимофеев бириһигэр кросс, улуус тыатын хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҕорооччуларын күһүнүгү быһытапка-дьаарбанкалара, СР Президентэ В.А. Штыров улуус дьонун-сэргэтин, үөрүүн, үлэтин-хамнаһын кытта билэс тахсарын, ити дааталар иннилэригэр ыраастааһынга, көөрдүүгэ үгүс үлэни ыттан өрө тардынар наадалааһын бэлиэтээтилэр. Улуус киинин уулуссаларыгар 75 лампа умайбытын, билигин да 100 лампа итэһин, штакетник алдынаарын, балаһан ыйын 5 к. ыраастааһын үлэтигэр 150 киһи кытыбытын, нэһиликтэргэ ити үлэлэр саҕаламмыттарын, Нам с. үлэ балаһа ытытылларын, ол эрээри уулуссалар, тэрилтэлэр, чааһынай дьиллэр, ордук бөһүөлөктөр тас кестүүлөрө мөлтөөбүн, умаһылаан хаачылыбы быһаарылла илигин тула көпсөттүлэр.

Кыстыкка бөлөмөннигэ итинни быһылыбыт болдоххо биэри, итигэр ситим өрөмүөнүн тула көпсөтти барда. Үөдэйгэ сааскы халаан уутун кэнниттэн суол оҕоһулла илигэ ахтылына. Мунһах кытыылаахтара ырааһырды, көөрдүнүү үлэлэрин тэтимнээхтик ытарга сүбэлэһэн тарҕастылар.

В. ВАСИЛЬЕВ

«Күһүн-2003» быыстапка-дьаарбанка эһигини ыһыгар!

Балаһан ыйын 20 күнүгэр тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҕорооччуларын быыстапка-дьаарбанкалара сарсыарда 10 ч. ытытыллар

ПРОГРАММАТА:

10 ч. — быыстапка-дьаарбанка кытыылаахтарын регистрация-лаһын

11 ч. — быыстапка-дьаарбанканы үөрүүлээхтик аһы

В.И. Ленин аатынан болуоссакка

11 ч. 30 м. — быыстапка-дьаарбанка кыттааччы улуус нэһиликтэрин көрүү

12 ч. — концерт

В.И. Ленин аатынан болуоссакка

14 ч. — нэһиликтэр хамаандалара канат тардыһытыгар күрэхтэһиллэр

15 ч. — быыстапка-дьаарбанканы сабыы, наһарадалаһын

М.К. Аммосов болуоссакка

Кыайылаахтар 6 номинациянан быһаарыллыахтара:

1. «2003 с. бастыг нэһилиэгэ». Хас биридии нэһилиэк бас билии көрүнгүтүн тутулуга суох табаары оҕорооччуларын көрдөрүүхтээх. Культурнай программаларыгар икки концертнай нүөмөр ирдэнэр. Канат тардыһытыгар 4 эр киилээх, 3 дьахтардаах биер хамаанда туруоруллар.

2. «Тыа хаһаайыстыбатын предпринималарын ортолоругар тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын бастыг оҕорооччу».

3. «Бааһынай хаһаайыстыбаларын ортолоругар тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын бастыг оҕорооччу».

4. «Тус бэйэ көмөлтө хаһаайыстыбаларын ортолоругар тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын бастыг оҕорооччу».

5. «Ас-үөл уонна переработкалыыр салаа бастыг предпринимат» (үүт, эт, балык, кондитерскай, бурдук ас о.д.а. көрдөрүллэллэр).

6. «Бастыг оҕуруотчут» (самай улахан хашпыһта, оҕурсу, кабачок, тыква, томат, патиссон, сүбүкүлэ, моркуоп, баклажан, хортуппуй, айылга дьиктилэрэ, оҕуруот астарыттан бастыг композиция).

«Бастыг нэһилиэк» номинацияда ирдэнэр:

- оформление;
- нэһилиэнньэни хаһыы;
- нэһилиэк кыаһын толору көрдөрүү;
- культурнай программа;
- спортивной күрэхтэһии.

Онтон атын номинацияларга түмүгү таһаарыга ирдэнэр:

- бородууксуйа хаачыстыбата;
- ассортимент;
- сыана;
- оформление;
- потребителлэр кизг араналаарыгар сөптөөх сыана.

Бары соботуонкаһыттары, бааһынай хаһаайыстыбалары тус бэйэ уонна дьиз кэргэн хаһаайыстыбалары, предпринималары актыыбынай кытыыны ыларгытыгар көрдөһөбүт.

УЛУУС ОЛОХТООХТОРО!

«Күһүн-2003» БЫЫСТАПКА-ДЬААРБАНКА КҮНДҮ БЫЛДЫТТАРЫНАН БУОЛУН.

ҮРДҮК ХААЧЫСТЫБАЛААХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЙ ӨТТҮНЭН БЫРААС БОРОДУУКСУИАНЫ АТЫЫЛАҤЫН!

«Нам уллуһа» МТ дьаһалтата, тыа хаһаайыстыбатын управлениета

«САХА СИРЭ» ХАҤЫАТ БИРИИСТЭРИГЭР ЭСТАФЕТАЛАРГА, ЧЭПЧЭКИ АТЛЕТИКАҤА ФЕДЕРАЦИЯ КУБОГАР УОННА ИЛ ТҮМЭН ДЕПУТАТА НЬ.С. ТИМОФЕЕВ БИРИИСТЭРИГЭР КРОССТАРЫ БЫТЫЫ БАЛАҤЫАННАЛАРА

Эстафеталар уонна кросстар 2003 с. балаһан ыйын 20-21 кк. Нам селотугар ытытыллар.

Күрэхтэһиилэри «Саха сирэ» хаһыат редакцията, республика чэпчэки атлетикаҤа федерацията, «АПРОСА» АО алмаастары атыылыыр Дьокуускайдаагы предприниматта, «Нам уллуһа» МТ дьаһалтата салайан ытытыллар.

Күрэхтэһиилэргэ республика улуустарын, куораттарын уонна ВУЗ-рын сүүмэрдэммит хамаандалара, уопсай ирдэбилгэ эппиэттир буоллаһтарына, кытыллар.

ЭСТАФЕТА:

Буолар сирэ М.К. Аммосов аатынан болуоссак

ЭТАПТАРА:

- I этап — эр дьон (1983 сыл онтон үөһэ төрүүх — 1000 м.;
- II этап — кыргыттар (1986 с. эдэрдэр) — 1000 м.;
- III этап — уолаттар (1986 с., онтон эдэрдэр) — 1000 м.;
- IV этап — юниоркалар (1985-84 сс.) — 1000 м.;
- V этап — юниордар (1985-84 сс.) — 1000 м.;
- VI этап — дьахталлар (1983 с. аҕа саастаахтар) — 1000 м.;
- VII этап — эр дьон (1983 с. аҕа саастаахтар) — 1000 м.

КРОСС:

Буолар сирэ «Ленагаз» таһынаагы хонуу

СААСТАРЫНАН БӨЛӨХТӨР:

- Кыргыттар (1988 с. эдэрдэр) — 1000 м., биер зачет;
- Уолаттар (1988 с. эдэрдэр) — 1000 м., биер зачет;
- Кыргыттар (1987-86 сс.) — 1000 м., биер зачет;
- Уолаттар (1987-86 сс.) — 2000 м., биер зачет;
- Юниоркалар (1985-84 сс.) — 2000 м., биер зачет;
- Юниордар (1985-84 сс.) — 3000 м., биер зачет;
- Дьахталлар (1983-84 сс.) — 3000 м., биер зачет;
- Эр дьон (1983-84 сс.) — 8000 м., биер зачет;
- Дьахталлар (1963-54 сс.) — 3000 м., биер зачет;
- Эр дьон (1963-54 сс.) — 8000 м., биер зачет;
- Дьахталлар (1953-44 сс.) — 3000 м., биер зачет;
- Эр дьон (1953-44 сс.) — 8000 м., биер зачет;
- Дьахталлар (1943 с. үөһэ саастаахтар) — 3000 м., биер зачет;
- Эр дьон (1943 с. аҕа саастаахтар) — 8000 м., биер зачет.

Бары кыттааччылар ИНН субидиэтэлиститибэтин, пенсионнай, страховой субидиэтэлиститибэ куоптуйаларын, паспорты уонна күрэхтэһиигэ көһүлүнэр медицинскай ыһыраапкалаах буолуохтаахтар.

КЫАЙЫЛААХТАРЫ БЫААРЫ

Бэйэтин бөлөҕөр самай үрдүк көрдөрүүнү ситиспит спортсмен кыайылааһынан ааһылар. Кросска хамаанданан бастааһыны зачет биэрэр спортсменнар көрдөрүүлэринэн ааһылар. Холобур, бастакы миэстэ иһин 15 очко, иккискэ 12 очко, үһүскэ 10 очко, төрдүскэ 9 очко о.д.а.

КЫАЙЫЛААХТАРЫ БЭЛИЭТЭЭБИН

Кросска бастаабыттар анал бириистэринэн, грамоталарынан уонна тустаах степеннээх мэтээллэринэн наһарадаланаллар. Хамаанданан бастааһын иһин федерация кубога, «АПРОСА» АО Дьокуускайдаагы предприниматтын дипломуна наһарадаланар. Иккис-үһүс миэстэлэри ылбыттар дипломнарын бэлиэтэнэллэр.

«Саха сирэ» хаһыат редакциятын кубога эстафеталарыгар бастаабыт хамаандаҕа кубок уонна диплом туттарылар, иккис-үһүс миэстэҕэ тахсыбыттар туһааннаах степеннээх дипломнарын бэлиэтэнэллэр. Бастакы этапка бастаабыкка редакция анал бириинэ олохтодор. Мань таһынан күрэхтэһиилэргэ самай эдэр, самай кырдыаас кыттааччылары, дьиз кэргэнэринэн, тэрилтэлэринэн бастаабыттары о.д.а. бэлиэтээһиннэр оҕоһулуохтара.

Тэрийэр комиссия

Кини туттар дьоммут — биир дойдутаахтарбыт ТУХАЛААБЫ ОНГОРДОРБУН ДИЭН

Мин быьбардааччыларбыгын кытта санаа атастаһыгын салгыыр сыалтан уонна бу соторутаабыта «Энсиэли» хаһыакка тахсыбыт Нам студеннарыгар көмөлөһөр сыаллаах Фонда тэрийэччилэр улуус олохтоохторугар ынырыыларыгар бааччаанга дылы туох да санаа үлэстигэ суоьуттан, бу боппуруоһу өссө төгүл сөргүтүргэ сананан уонна дойдутаахтыг Ньургун Семенович Тимофеев ыггар үлэтин сүрүн өгүтүн быьбардааччыларбытыгар билсипиннэригэр общественнай үлэм эьэиниэстигэр.

Быьбардарга кыгтар буолуохпуттан, атыннык этгэххэ демократическай быьбардар диян саваланыахтарыгтан, кандидаттары сьрдатыыга сьлдьынар сараттан истэн-истэн кэлбит, быьбардааччылар көрөсүгү аайы туруорсар боппуруостара, этиилэрэ сүнньүнэн өгөрлөрүн салгы үрдүк үөрэххэ үөрэттэрэр, олох-дьаһах боппуруоһа буолара, хас турбут депутатка кандидат ахсын. Бу боппуруоска улуус олохтоохтору улахан сэнэриини бириэхтэрэ уонна этиилэри киллэрэххэрэ диян бигэ ээрлээхпин. Бу элбэх үлэни, илдьиритэри ирдир боппуруос буолара чуолкай. Ол курдук быьыл сайын Ньургун Семенович көүдээһининэн Нам улууһунтан тахсыбыт, этэргэ дылы «атахтарыгар турбут» уолаттарбыт хааста да түмсөн муннахтаан, сүбэлэһэн Фонданы олохтоон баран, аны дьон санаатын түмээри ити ынырыыонордулар.

Онон улуус олохтоохторо бука бары, Нам улууһун студеннарын уонна аспираннарын өйүүр фундаьыт олоххо киирэрэгэр, үлэлииргэр инникитин хангы туруарыгар бары күүспүгүн, санаабыгын түмүктээхпит, өйүөхтээхпит, байытыахтаахпыт. Агардак бу олохтообут дьонго сэлээннээхпитинэ кэрэгэй буолара чуолкай. Ыччаттарбыт инники дыьдлалара өссө өйбүлүлээх буоларыгар бука бары көхтөөхтүк кыгтыабыт, күүспүгүн түмүөбүт, нэһилигинэн түмсөн, сүбэлэһөн этиилэрбитин «Энсиэли» хаһыатынан эьэтэр Фонда салайа-

аччыларга киллэрэ туруоьун.

Итини таһынан Ньургун Семенович депутат буолон иннигээн савалааьыт үлэтин салгы ыгтан, оскуола саастаах өгөрлөргө (1998 сылтан өгө төрүүрүгэр прививка онороллор), саһарарырыны утары онгоһулар вакцинациятын салгы ыгтан билигин улуус үрдүнэн икки тыһыынчаттан тахса өгөр онгоһуллара хаалла, онон бу үөрэх сылынан түмүктүүр быьлааннаах, биһигикөнчэригьчачпыг доруобай буоларыгар, куһаңны ыарахан ыарыьыгтан харысхаллаах буоларыгар улахан хардыонгоһулуоьтаах.

Ньургун Семенович ыгтыһар бирикэсизилээх үлэтинэ «Энсиэли» государственной программаны онорорго Президент Вячеслав Анатольевич Штыров сөбүлэһин ылыта буолар. Бу кэскиллээх үлэни билигин чопчу быьлааннан улуус дьаһалтата оноро сьлдэр.

Улуус дьоно, чуолан, Нам селогун олохтоохторун баьарар баьаьыт культурунай спортивнай комплексе тутууга буолара чуолкай. Бу боппуруоһу эмиэ Ньургун Семенович депутат буолуобуттан тебе ыарыьта онгостон сьлдэр. Ол курдук бу улахан, үбү үбүлэһини эрэйэр тутууну «АПРОСА» компанияга киллэртээрэри эриһе сьлдэр. Соторутааьыта бу компания тутууга управлениетин салайааччыта биһиги билсипиннэригэр Илья Егорович Винокуров сиэнэ уонна Намтан сьдэааннаах Саха Республикаьын биир кьрдьаьас проектной институтун Генеральной директорун 1 солбуяааччыта Новгородов Михаил Николаевичтын тахса сьрыгтылар, комплекс тутулуоьтаах сириин-уотун билистилэр, олохтоох салалтаны кытта көрөсүтүлэр уонна тутуу сметатын оноро охсон, В.А. Штыров Намга тахса сьлдьыыгыгар туруорсан көрөргө диян сүбэлэстилэр.

Өскөтүн оно санаа хоту «ээх» диян буолаьына, улахан тутуу иннин дьизихамсыр кьаьаьа кьиргээтэ.

Ньургун Семеновичи тустаах үлэтигэр, Ил Түмэнигэ кьрдьаьас депутаттар сыаналарынан адатта-

цияны түргэник барда диян этэлэр. Ол курдук «АПРОСА» компания көмүскэллээх буоларыгар, дьонуннаах сокуоннар ыьыллалларыгар саамай актыыбынай кыгтыгыны ылла, төһүү күүс буолла дииллэр уонна сессияларын быьыггар бирикэмэ булар эрэ тустаах министрестволар министрдерин, эппизтээх үлэниггэрин кытта көрсөн туруорсар боппуруостарын кэпсэтэр, сүбэлээр. Ол курдук тутуу, сибээс боппуруоһун министрестволар эппизтээх үлэниггэрин кытта көрсөн туруорсар боппуруостарын кэпсэтэр, сүбэлээр. Ол курдук тутуу, сибээс боппуруоһун министрестволар эппизтээх үлэниггэрин кытта көрсөн туруорсар боппуруостарын кэпсэтэр, сүбэлээр.

Атырдыах ыьыгар Накьын ТО-Кьна ыьылыгын үөрүүлээх түгөнигэр кэлэ сьдьдөн, бирикэмэ булан Ил Түмэн председателин солбуяааччытын, Президент көмөлөһөөччүтэ Михаил Ильич Эверстовтаһааран Намга ситэ тутулубатах өр дьизэлэрин, педколледж уопсайын, Маймаьа — Түбэ тутуула турар суолун тутуугун билсипиннэригэр, ол түмүгүнэн Президентгэ көрдөһүү сурдук, төһө үлэ барыьыгар, онгоһулуоьтааьар сибидиэньэ онордулар. Кини үөрэрэ, Ньургун Семенович бу ыьыгар үлэтигэр дьон түмэр дьобурдааьа көстөр. Ол курдук бирикэ талыьыбыт депутаттарыныын, чуолан Николай Иннокентьевич Румянцевы кытта куруук биир сүбээн сьлдьаллар, үлэлиилэр. Урукку депутаттаьыт Гаврил Гаврильевич Местниковы убай курдук санаан, кинигтэн сүбэ-ама, баай опыггытан туһана сьлдьаллара кэрэхсэбиллээх. Этэргэ дылы «Сүгэ холпоготун, сүбэ кьайар» диян итини этэн эрдэхтэрэ.

Дьэ манна, түмүктээн этгэххэ, биһиги улуус, чахчы кини эрэнэр, тарбаьа баттанар уолаттардаах эбиьпит, кини куоратпыггар.

Бары дойдубуттар туту эмени туһалааьы онорбут кини диян баьалаах дьон эбит. Кылааьынайа кинилэр эрэ көмөлөрүн кэтэһин, ыгты тоһуйан олорбокко, бэйэбит эмиз көх-нэм буолан, үлэлээн-хамсаан, өрөкүүрөн истэхпитинэ улууспутун улугурдуохпут суоьа, дьон тэгиинэн олоруохпут диян эрэл баар.

И.Ф. ГУРЬЕВ,
Ил Түмэн депутата
Нь.С. Тимофеев общественнай комитетин чьэ

Учуутал — үс чулута

СПОРТ — ОЛОХБУН АРГЫНА

Россия императора Бьютүр I норуотун олоьор ырааьы ырытан салайыгын биир туоһунан идэлэринэн талан тэригтэлэри олохтообута билигин тупсан, сайдан сүрэхтээх, дьулуурдаах үлэниг умнуллубат историческай суолталанна. Итинни кини үлэлиир тэригтэтин бьйэгин аатынан кэрэхсэтэр, үйэтитэр. Кини биһигини кытта үлэлээбитэ, таптыгы идэтигэр үөрэьитэ диян көпсэлтэ сьдьааччы. Сыгыны харахтаах, күүстээх илиилээх, сымса тутуулаах, түргэн реакциялаах Дуня учуутал төрөөбүт дойдута алмаастаах Ньурба. Дьылба хаан бараксан Дуня кьыһы хаамаар хонуугун, үөрэнэр, үлэлиир сирдэригн чөл олохунан холобур буолан угуйа, кизр-кэтэ сьрыгт диян анаан түһэрбит хайьһардыьта, бөргөн ытааччыга, уонунан сьлларга чемпион үйэлээх аатын сүкпүт остуол тенниин пропагандина.

Мин истэригм тухары 1974 сылтан: «Староватова Е.В. намнар ааттаргытан остуол тенниигэр эмиэ бастааьыт», — диян буолара. Очотообута Нам үөрэьин управлениетыгар инспектордыьыын уонна үөрэх үлэниггэрин профсоюзтар председателибин. Спортивнай сектор председателэ Попов Р.Г. ыгтыгыллар күрэхтэһилэргэ Евдокия Васильевна кыгтыыга суох саатампыгт диян мичээрдээн турара бу баарга дылы. Онтон кини быьыр да, быьыл да биһиэхэ остуол тенниигэр тутуах кини. Дуня өрө сьдьдөн бу идэьы ыьларбыггар учуутала Петр Кириллович Григорьев төһүү буолбута. Кини тахайан, кини суолун батан, учууталын аатын Ньурбага, Бүдүүгэ, Намга үйэтитэ. Ол курдук 1964-1971 сс. дылы ДСО «Урожайга» Ньурба үрдүнэн кини үөрэнээччигэ Дуня солбуллубат чемпионка. Евдокия Васильевна саамай табыллан күрэхтэспит, өгөрлөрү теннискэ уһуйбут кэмэ 1971-1974 сс. Онон кини Бүлүү педуучилищетыгар устудьуон этэ. «Эдэр, эрчимнээх өгөрлөр кытта оонньон олус сай-

дыбыгым. Остуол тенниин үгүс ньыматын баһылыьыга үөрэммитим. Үс сыл устата республикага чемпионнааьыгым», — диян ахтар. Үөрэнэр сьлларигар устудьуоннар спортивнай эьбизтэрин председателэ, остуол тенниин салайааччыга. Училище хамаандата республика атын училищеларына кытта күрөхтэһиьт наар маннайгы миэстэртэ тахсара. Онон ДСО «Урожай» Дуняны утумнаах кьайыьыларын иһин Бухара-Самарканд-Ташкент устун айаьна босхо путевканы наараадалааьыга. Кини 1973 с. Бүлүү оройуонун бөлөөр остуол тенниигэр ситиһилэрин иһин комсомол обкомун Бочуотунай грамотатын туппута. Эдэр килиэхэ ити улахан тэригтэ итэьэлэ этэ. Дуня үөрэьин бүтэрэн 1974 с. В.Е. Егоровтын дьоллорун холбоон Нам П.Хомустааьар кэлбиттэрэ. Евдокия Васильевна учуутал, общественнигэр, ийэ да буоллар үлэтин быьлааньыгар киллэрэн 5-6 кыл өгөрлөрүн эрчийээр, дьахталлар, төрөппүттэр комитеттарыгар үлэлээр, методхолбоьука актыыбынайдык кыгтан улуус учууталларыгар «Методика проведения занятий по/теннису для начинающих» диян дакьылаат онороро.

Евдокия Васильевна улууспутугар бастакы үлэлигиттэн 2003 с. дылы чемпионка. Үөрэх үлэниггэрин профсоюзун председателэригтэн (Шапошникова В.М., спортсектор Попов Р.Г., Колмогоров Е.И., Шарапов А.Г.) күн бүгүнүгэр дылы Намга спорт, физкультура историятын сайьнарыьыга кэскиллээх үлэтин иһин дириг уонна истин махталларын ылан Нам 1-гы сүһүөх оскуолатыгар үлэли сьлдэр. Ким на чальнай кьлаастарга учууталааьыт бу үлэ сыратын сьылбатын сипилии билэр. Саьга ааьа-суруйа үөрэнэр өгөрлөрү дьобурдарын кьралаьыгтан сайьнабар үлэни Россия биллиилээх методистарын опыгтын туһанан үлэлээбиттэрэ ыраатта. Ол иһин бу оскуола выпускниктара үгүстэрэ талыллан олохтоох гимназияга

үөрэхтэрин салгыьыллар. Дьинэр улахан кьлаастар өгөрлөрүгэр дьобуру сайьнарыьы (профильнай) үлэтэ быьылгыгтан саваланар ээ. Онон бу оскуола дьанырдаах үлэлээх элбэх учууталларыгтан, ийгээччилэригтэн Кириллина О.М., Карамзина М.В., Игнаьева Н.М., Дьяконова М.М., Сивцева Н.К., Михайлова М.Н., Софронова Т.М., Посельская Т.Н., Рожина М.Д., Ядреева З.А. бөлигитэри баьарыьыллар. Дьэ бу маньык коллективка мелодист, хоһоон айааччы, шахматист, теннисист дьарыктара төр сайдыбат буолуой? Тематтан туораабакка этгэххэ, Евдокия Васильевна Дальнай Востока Находка куоракка теннискэ күрэхтэспитэ. 80-90 сьлларга Эйэ көмүскэлин, Дьахталлар I, IV спартакиадаларыгар, Эйэ фондатын ханатар хамсааһыьна кыгтан А.Я. Овчинникова илии баттааһынаах бочуотунай грамота туппута. Маны таһынан кэргэн спортивнай хамаандатыгар киирэн республикага II, тус бэйэтигэр бастакы миэстэ бериллэн хайылыьытыга. Бу Евдокия Васильевна физическэй эрэ өгтүнэн буолбакка духовнай, били-көрүү өгтүнэн тэьгэ сайдарын көрөһитэ.

Республикага, улууска, зональнай күрэххэ физкультура, спорт, чөл олох таһынын үрдэтигэ үтүөлэрин иһин Е.В. Староватова улахан тэригтэлэртэн 10 бочуотунай грамоталардаах, «Саха Республикатыгар физкультура уонна спорт сайдыьтыгар» үлэтин сыаналары знаактаа. Биһиги Евдокия Васильевнаны — республикага остуол тенниин федерациятын председателин солбуяааччыгын, улуус 5 биллиилээх спортсменнарыгтан биридэстэрин, остуол тенниигэр чемпионканы, кини дьизитин кэргэтэрин, чугас доьторун туруу баараан дойдубут аламай манан күнэ тыга, сьрдата, сандаара турарьыгар, кьайыьылааьа өрүү талмьини кьыһарьыгар бары баьараьыт.

В. ШАПОШНИКОВА

В.Г. КОРОЛЕНКО 150 СЫЛЫГАР

«МАКААР ТҮҮЛЭ» КЭПСЭЭН

Нуучча уһулуччулаах гуманист суруйааччыга Владимир Галактионович Короленко 1881 сыллаахха сана аанамьит Александр III ыраахтааьыга итэьэл бириэсэгэтин биэрэртэн аккаастаммытын иһин Саха сиригэр көскө ытыллыьыта. Кинини аьыьаьа дьизэлээх сахалар уонна нуучча бааһынайдар олоьор Амма Солобуодатыгар олохтообуттара. Амма оччолорго политической буруйдаахтар көскө ытыллан олоьор сирдэрэ этэ. Короленко Саха сирин дьонун сэргэтин, сирин-дойдутун олус сөбүлээбитэ. Дэлэрэ даьаны кэлин Америкага бара сьлдьдөн баран, Америкага олоьорун дуу, биитэр Саха сиригэр дуу диян талларалара буоллар, Саха сирин талыам этэ дьизиттээх.

Аммага олоьон Короленко айар үлээн күүскэ дьарыктаммыта. Саха сирин нэһилиэньэтин олоьо-дьаһаьа, майгыта-сигилитэ, дьикти сөьүмэр айылдата кини айарыгар баай матьрыяаал буолбута. Ол курдук кини көскө олоьбут сьллариьыгар «Маруся сайылыга», «Макаар түүлэ», «Соколинец», «Ат-дабаан», «Күн уотун бүтэник тыргыла», «Уоттар» диян айымньылары суруйбута.

Олоргон саамай биллэркестөр, аатырбыт айымньытынан «Макаар түүлэ» диян кэпсээн буолар. Бу кэпсээн кини Аммага 1883 сыллаахха суруйбута. Короленко Захар Цыкунов диян саха кэргэниэх бааһынай киниэхэ олоьобута. Автор бэйэтэ этэринэн бу Захар Цыкунов «Макаар түүлүгэр» кэпсээнэр Макаар прототиба буолбута. Макаар — сааһын тухары үрүн күнү өрө көрбөтөх, наар атаьастаьылга, батталга сьлдьдэр дьаранаас дьадаьны кини. Кинини ким барыта, туох барыта атаьастыгар. Кинини атаьастыьыллар ыстаарыһалар, сэтээтэллэр, ыспыраабынныктар, аьабыьыттар. Бэл дьизэр, тымныы, итии, ардах кураан, тон сир, түг тайьа — барыта кинини атаьастыьы курдуктар. Макаар уобараһынан автор революция иннинээьи саха кинитин ыар олоьун көрдөрөр. Кэпсээн фантастическай сценканын түмүктэнэр. Макаар Улуу Тойон дьүүлүгэр турар. Улуу Тойон уонна кини үлэниггэр, ааньаллар Макаар сиргэ онорбут аныьыгын-харатын ыьааһын мас чааскытыгар, оттон туох үчүгэин онорбутун, туту үлэлээбитин, ону сэргэ эрэй-дэммитин-муннааммытын ыьааһын көмүс чааскытыгар уураллар.

Бастаан утаа туох баар үтүөтүн, үлэтин Улуу Тойон чаьардара ыьааһын көмүс чааскытыгар уураллар, оноуха мас чааскы үөһэ тахсан барар. Макаар үөрүөх курдук буолан истэьинэ аны Уйбаан аьабыьыт Макаар сиргэ тугу сымыйалааьытын, албынааьытын, төһө арыгыны испитин мас чааскыга уурдарар. Дьэ оноуха аныьыны-хараны көрдөрөр мас чааскы улам аллара түһэн барар. Макаар барыта 400 бытыылка арыгыны испитэ ыьааһын чааскытын таьнары тардан издээн бөьүтө буолар. Көр оччолорго Короленко арыгыны иһин улахан сирэ суох быһыы, аныьыны онорууга тэьгэһэр диян сэрэппит эбит ээ. Макаар ыксаан, биллибэтигэр, ыьааһын чааскытын атаьынан туорамстыьын диян тутуулан, аныьыта-харата буукса элбиьит.

Улахан Тойон Макаары сиргэ төннөн ат буоллун уонна ыспыраабынныгы соһо сырыгтын диян дьаьайар. Оноуха Макаар дьолугар биир аһыныгас санаалаах Улуу Тойон уола киирэн кэлэр уонна этэр: «Мин эниг дьүүлүгүтүн иһиттим... Мин ол дойдуга өр олоьбутум уонна оннооьу дьыалалары бэркэ билэбин: бу эрэйдээх ыспыраабынныгы соһоругар олус ыар буолуо. Баьар, кини тугу эмэ этэрэ буолаарай. Саьар эрэ, барахсаан!». Барахсан диян тылы Короленко сахалыы этитэр. Дьэ доьор! Уһун күнгэ уонна саьар тыла суох бэйэтэ Макаар имэнирэн-илби-

һирэн туран этэн киирэн барбат дуо! Бастаан кини ат буоларыгтан кыккыраччы аккаастанар уонна туох баар эрэйдээх-буруйдаах олоьун бүүс-бүтүннүү, хайдах бастакы кэргэьэ ыалдьан өлбүтүн, ону көмөр харчыта суох буолан, бокунуьугу тон дьэ бэрэ хаалларан баран, тыаьа ытыьыгы мас кэригитин, хараьын уута кьыламаньыгар хам тоьон иһэрин, хайдах өгөрлөр өлө сьспыгтарынын, онтон улаатан баран эмиэ кини курдук сорго-мунга барьыгтарынын, хайдах икис эмээхининээн, икки кьыамат кьрдьаьастар, силлиэ-буурьа эриьэр икки-эьэх харыйалар курдук тура хаалыьыггарын, хайдах баайдык кин-куон дьыбарыастарга олоьоллорун, кинилэр, ытаабатах буолан, харахтара ырааһын, духуунан суунар буолан, сирэйдэрэ маьанын, таьастарын-саптарынын дьоннор өрөн-тигэн бары кэриин ылынахтаах ыраас сүрэхтээх өгө буолан төрөөбүтүн, маньык ньадыаран буолбутугар ким буруйдааьын билбэтин — туох баарын барытын кьыһыан-абаран туран этэн киирэн барда. Ол саьарбытын хас биридии тыла сибиниэс киирэ буолан ыьааһын көмүс чааскытыгар түһэн истэ, мас чааскы улам өрө тахсан барда. Онтон Макаар бэйэтин кэпсээниттэн бэйэтэ ытаан барар уонна өйдөөн көрбүтэ: Улуу Тойон бары үлэниггэрин кытта ытаһа олоьоллор эбит.

Бу кэпсээнгэ Короленко саха кинитин революция иннинээьи ыар олоьун көрдөрүүнэн эрэ мунгурдаммакка, маньык атаьастаьыллаах-батталаах олоьу ырааьыаьаан туран, хаһан эрэ саха норуотун дьылбатыгар ыьааһын кьыһыл көмүс чааскыта кьайа тардыа, норуот кэлэр кэскилэ сьрдьа диян эрэлин эппитэ. Короленканы кьтары бирикэ сьылкаба сьлдьыбыт О.В. Аптекман бу айымньыны маньык үрдүктүк сыаналааьыта: «Из-под его пера вылился рассказ «Сон Макара» — гимн человеческой природе, оправдание высшего звания человека».

Короленко Аммага Захар Цыкуновка дьизэлээхтэри кытта бэркэ тапсан олоьобута. Кини биир суругар олоьбут балаьанын туһунан маньык суруйбуттаах: «Билигин — киэһэ. Биһиги туруору эркиннээх балаьанга олоьобут. Бу биһиги дьизэбит буолар. Балаьан ортугар умуллубат уоттаах көмүлүөк тыһыгырыр. Түннүктэргэ муус ууруллубут, ол көрөргө олус үчүгэй уонна сөптөөх сьрдьыгы киллэрэр (мууһуран хаалар өстүөкүлээтэьэр ордук)... Кьыһын сапкыкы тигэбин! Сайын сир онгоһутуунан балаьачча ситиһилээхтик дьарыктанабын. Бурдуктуп эһиили үүнүүгэ тиийиэ. Онон мин сир хорутарга, бараналыьыга, от охсорго, бурдук быһарга үөрэним».

Амма олохтоохторо, дьизэлээхтэр да кинини ыгтыктыы, салла көрөллөрө. Дьизэлээхтэр ардыгар ырааһыныьыктаан арыгылыр идэлээхтэр эбит. Захар кэргэьэ итирдэьинэ сүгүн утуйбакка наар ыллаан тахсар үһү. Кэргэнин буйа сатаан баран, Захар Короленкога үгсэр эбит, оноуха Короленко сахалыы: «Кабыс, ыллама, утуй!» — дьизэьинэ эмээхсин эп гынан хаалара үһү. Итинник түбэлтэни Короленко биир суругар ахтыьыта баар.

Короленко уонна кинини кытта Аммага олоьор сьлдьыбыт политсьылынайдар бурдук ыһыьытын дьарыктанан, ол дьыалаьа олохтоохтору үөрэтэн, онтон силис тардан, билигин Амма улууһа бурдугунан аатырар дойдубуолбута диир омуна суох буолуо.

Онон, В.Г. Короленко Аммага аьыьаьа да сьл олоьдор, кини экономикатыгар, культуьатыгар, духовнай олоьор эспот суолу-иһини хаалларьыт кини буоларын чьистээн, Амма олохтоохтору, бүтүүн Саха сирэ кини төрөөбүтэ 190 сылын улахан махталынан үөрэ-көтө бэлиэтиллэр.
В. УЬУНУСКАЙ — СЭКИ



Бүгүн кимнээвэр да эрдэ уруктан, уруккуттан бигии сылдыбыт баба санаабын толорон, төрөөбүт-үөскээбит дойдубар Барылас дьэн сиргэ баар Мэлэкэйи күөлүгэр мундулуу

ыга мин мээне мундулуу эрэ буолбакка, оҕо сааспын санаан ааһаары, кини дыкти долгунугар оҕустаран, сылаас уутугар сөгүөлүү, атаахтаан ааһаары кэллээм. Сүгөһэрбин сиргэ ууран, урукку оллоңо буламмын от-мас хомуйан уот оттон кэбистим. Саха киһитин үгэһинэн, дьиэбиттэн аҕалыт аспынан айах туттум, албаатым. Ханна эрэ истибиппинэн, алгыһы билбэт киһи мээне хомуһуннаах тылларты тугтан уоту албыа суохтаах. Тыл күүһэ улахан күүс буолар. Мин кылгастык, ордук-хоһу тылласпакка уопшун аһаттым. Ити курдук кыратык оллоңоум таһыгар олоро түһээт, күөгүлүүрдүү бэлэмнэнним. Мэлэкэйим арҕаа-лыы-хоту өттүгэр күн утары туран күөгүбүн ууга бырахтым. Өр-

Дьэким дьээбэтэ СОРУЙАН МУННАРЫЫ СОДУЛА

Дьээбэ Дьэким Сангарар Сарыпыана Эниргэс Элигэнтэйин, өс кирибэх киһини, сүөргүтүк сүбэлээн айдааны таттарбытын иһин салалтаттан сэмэлэммитэ. Салалта үңсүү кирибитин кэннэ хайыаҕай, тумома да буоллар дьүүллээтэҕэ дии. Дьингэнэн Дьэким Элигэнтэйгэ тустуу утары албаһын (контрприему) быһаччы тутун дьээбэтэҕэ ээ. Кини тылы тылынан, бэлэһи бэлэһинэн утар дьээбэтэ. Ону киһитэ ыксаан, өйө көтөн сыһа туттан айдааны тардан турар.

диэтин кытта Сангарар Сарыпыана умайыктана түстэ: — Дьээбэ Дьэким, үөн хаата билигин да муоһун-туйаһын туллубакка бу кутуруккар сөрөөн муннардаххын көр. Абакка да буолар эбит. — Бэйэ, хотуой, мин эийигин Хамаҕаттаҕа барыс дьээбэтэҕим. — Оттон «дьээбэр» дьээбитин буолбат дуо, ырбайа сыттыһаҥгыт!

үөрэ түстэ: «Хайа эн эбиккин дии. Мин эийигин кытта басыам», — диэтэ. Байбал Сарыпыана сагатын дыксинэ иһиттэ. Киһи сагатын истэн иһинээҕи дьээбэттэн (Аппааны ыалларын дьээбэлэрэ салҕаһынаах буолааччылар) Байбал кэргэнэ таҕыста. Ону көрөн Сарыпыана: «Эн эмиз манна баар эбиккин дии», — диэтэ. Дьээбэ дьээбиттэн дьээбэттэн баар буолбакка. Олуона тылы истэн сүрдээҕин соһуйда. «Эбиккиттэр эмээһэ тэп» дьээбиккэ дылы Сарыпыана дэлби ытаабыта сирэй-харах дьээбэ. Ол да эбиллэн буолуо Байбал кэргэнэ Сарыпыананы төбөтүнэн ыалдыбыт быһыылаах, ол иһин да бэлэһинэн кыыраар этэ дии санаата уонна Байбал тылы имнэнэн иһирдэ ыһыран: «Ити дьахтар «бырахтарбыт» быһыылаах, түргөнник дьээбиттэр илдээн биэр», — диэтэ. Байбал тахсан «дьээбэр илдьиим» дьээбиттэр Сарыпыана сүрдээҕин үөрдө. (Дьингэнэн дьээбэ Байбаллаахтан сүүсчэкэ эрэ хаамыы этэ). Икки-үс мүнүүтэ буолаат, Байбал массынатын тохтоотто: «Чэ, түс, кэлибит», — диэтэ. Сарыпыана кыратык өйүн сүтэрэн ылла. Бу туох үлүгэрэ, бари массыналар-ыттан үүрөллэр. Сир төттөрү эргийдэ, күн суулунна дуу. Сарыпыана балайда мөндөрүчү көрөн олорбутун кэннэ, Байбал дьахтар мөлтөөбүтүн көрөн, түһэн нөһүө ааны аһан: «Дьээбэр киллэрэн биэриим», — диэтэ. Сарыпыана онно көрүтэ бэйэлээх-бэйэтин аһаар иччэҕэ туллубут олбуорун аһаар иһэри түһэн, ханһа аһаар турар эбит. Сарыпыана олох «мэлийдэ». Суулунан түспүтүн киһи бөрдө Байбал тэтиэнэх буолан, сиргэ тиэппэккэ илиитин үрдүгэр түһэрэн ылла. Көтөһөн дьээбэ киллэрэн истээҕинэ, Сарыпыана өйө төһүннэ. Байбал соруйан көтөхпүтүн курдук Байбалга куолутунан: «Киэр буол!» — дии ыһыытаабытын Сарыпыана кулҕаа эрэ истэн хаалла. Байбал таһырдьа ыстанна. «Буруйа Моттойово» дьээбиккэ дылы ыһыы-хаһыы Дьээбэ Дьэким сүбэһиттээн, өс кирибэх Элигэнтэйгэ кутулунна. Дьэким үлгү кыранна. Наһаа барар сэттээх диэччилэр. Сангарар Сарыпыана нэдиэлэ курдук суоранҕа-тэллэххэ сытта. Ол сытан элбэҕи эргитэ санаабыт буолуохтаах, дьон кэпсээнинэн оҕонньорун наһаа үүрбэт-түрүүбэт, дьонно да сымнаһыар буолбут үһү.

МЭЛЭКЭЙИ (Дьүһүйүчү)

бардым. Ити баба санаа минигин үүйэ-хаайа тушпуга ыраатта - ол дойдум ахтылҕаныттан, эргиллибэт кэрэ кэмнэрбин санааһынтан ситимнээх буолуохтаах. Күннээҕи түбүккэ буккуллубакка, оҕо эрдэххэ күн кыһалҕата суох сылдыартан ордук үчүгэй туох кэлиэҕэй!

Өтөр гыммата, маньыһытым хамсаан ыла-ыла ууга тимис гынна. Күөгүбүн эһэ таппытым, мэлисээй, кубус-кураанах. Иккистээн күөгүбүн быраһан, мундуга эрэ наадыбакка, ону-маны эргитэ саньы турдум. Ол туран урут, сүүрбэттэн тахса сыллаабыта, мин оҕо эрдэхпинэ буолбут биер дыкти түгэн өйбөр охсуллан ааста. Ол түгэни мин урут кимизэх да кэпсээбэтэҕим, арай хойут кэргэммер кэпсээбитим. Ол дьэ, маньык этэ: мин оччоҕо эмиз күөгүлүү турбутум. Ол туран тугу санаабытым эбитэ буолла, бука сэрэйдэххэ, мунду хабарын-хапатын буолуо. Онтон эмискэ баҕайы халлааным хараһара түстэ. Мин туох буоллаҕай дьэн харахпын ууттан арааран өрө хангайбытым, доһор, сүүнэ улахан күтөр Мэлэкэйи хоту өттүгэр түһэн эрэр эбит. Мин уолуйан хаалан тугу да гынаахпын булбакка бастаан турдум, онтон өй ылан мастар кэһиллэрэҕэр түстүм. Ол саһа сытан көрдөхпүнэ, түспүт кыыл улахан дьэн сүр. Биһиги элибит тэннэһиэ дуо, суох буоллаҕа дии. Мин оччолорго хотой эһин дьэни улаханньык билбэт киһи буоллаҕым. Кэлин өйдөөбүтүм, хотой кыыл эбит. Онтон көтөрүм өр олорбокко, тыастаахтык сапсынан аа-дьуо далбаатаан тус хоту көтө турда. Мин оччолорго кыра сылдьан, син биер итээҕиэхтэрэ суоҕа дьэн кимизэх да кэпсээбэтэҕим. Бу эргин биһиэхэ хотой үөскээбэт сирэ-дойдута. Ол хантан эрэ көтөн иһэн тохтоон аасыт буолуон сөп. Ону мин түбөһэ түһэн, айылҕа биер дыктитин көрөр дьолломмутум.

Күн үөһэ ойон, дьон-сэргэ уһуктан, хантан эрэмэник тыал түһэн Мэлэкэйи уутун долгунурта. Мунду хабыа суох дьоммин, онно улаханньык наадыбакка, хомунан, кыратык сөгүөлүү түһээт, дьээбэр айаннаатым. Оҕо саастар сылдьан, ыалдыттан аастабытими... Руслан ПОПОВ Барылас

Дьэким төһө да Дьээбэ Дьэким аатырдар бэлэһигэр силлэпит, уот айах Сангарар Сарыпыана айаһын саба тутар, бэлэһин бүөлүүр ханьык да кыаҕа суох этэ. Арай хайдах эрэ үктэтэн, түбөһинэрэн дьээбэлээн эрэ сөптөөҕө. Ол биер «үтүө» киһэ көсүбүтэ...

— Бу тумсун тууһун көр эрэ. Бэт киһи миһигин хоннорон ойох ылаары гынарыҥ буолуо, өс кирибэх оҕонньорбуттан арааран. Тохтуон ээ. Бу сырыҕа суукка дьыала онорон түһэриэм. Чарас таһаһынан үлүйөн, эбэтэр күлүгээтэргэ түбөһөн өллөхпүнэ эппиттиҥ! Ханна да барбаһын. Улуу өһөскө сагы барыам. Баһан туоллун!

Сарыпыана икки хараһын ууга ыһылла түстэ, Дьэкими туустаах пакетинан сыһа охсубута тохтобул бетон баһанатыгар түбөһөн тууһа сиргэ ыһылына. Тууһу сиргэ тоһор куһаҕан сэккэ.

Арай биер (эмиз «арай» диирэгэ тийэбит) киһэ Сарыпыана күөстэнээри гыммыта кымаах да тууһа суох эбит. Маһаһынна ыстаммыта кыл-мүччү сабан, иһиттэн хатан кэбистилэр. Астараары үөхсэ-үөхсэ дьибдийэн көрдө да киллэрбэтилэр. (Буоларын курдук үлгү маһаһын хойутаан аһыллааччы, ол оннугар эрдэлээн сабыллааччы). Өлүү түбэлтэлээх дьээбиккэ дылы (туох барыта быһаах буолааччы) биер массына Намна бараары турар эбит. (Киһи сир маһаһына хойука дьэри үлэлиир). Сарыпыана Нам селотуттан (биэс эрбэрэстэ) туус ылан баран бүтүһүк, сэттэ чаастаах, хоту барар оптуобуска олорон төһүннэһинэ, кыһалҕаттан тахсыахтааһын өйдүү оҕуста. Иньэ гынан массыннан барыста. Аара массынналар моһуогуран (эмиз быа) Нам селотуттар балайда тардыллан тийдилэр. Сарыпыана ыксал бөһөнөн гастрономтан быһа кириэн тууһун ылан оптуобустар хоту, собуруу бараары турдаҕарына, кыл мүччү тийидэ. Бу кэмнэ Дьээбэ Дьэким эмиз дьээбэлэри турар этэ. Дьэким Сарыпыана дьээбиттэр бараары ыксаан, сүүрэн кэлбитин сэрэһин, соруйан утары баран: «Бу ханна ыксаатыҥ?» — диэтэ. Онуоха Сарыпыана обургу тын быһааһынан тыһына: «Ханна буолуой, дьээбэлээн киһи дьээбэлэри». — дьэн эрэлээхтик хардарда. Дьэким: «Мин эмиз дьээбэлэри», — дьэн баран лыык курдук ыга симиллибит дьонноох куораттыр оптуобуска аһыһынан кириэ. Сарыпыана туруо дуо, ыала кирибит оптуобуһугар нэһиилэ симиллэн киридэҕэ дии. Дьэким күлүгэр имнэннэ. Балайда айаннаабыттары кэннэ оптуобус тохтоото, суоппар диктофонунан «Хамаҕатта» дьэн баран аанын аста. Сарыпыана истибитин итээһинэ, Дьэкими кытта суолга түһүстэ уонна Дьэкимгэ туһаайан: «Бу кэлибит дуо?» — диэтэ. Дьэким: «Истибэттиҥ дуо? Хамаҕаттаҕа түстүбүт дии», —

Сарыпыана ньиэрбэтэ олох быһына. Ытыы-ыгыы Нам селотун дьэки түһүнэн кэбистэ. (Онно дьонноох). Үлүйөн өлүөхтээҕэр, хата, тиригэ, күлүгээн да түбэспэтэ. Намна тийэбитэ биер ыал таһыгар УАЗ-ик массына үлэлээн бурҕачыга турар эбит. Ыйыталаспыта (эмиз өлүү түбэлтэлээх) хоту, Хатырыкка бараллар эбит. Элбэхпит уонна онно-манна сылдьан барабыт дьэн ылымаары гыммыттары хара күүһүнэн, этиһэ-этиһэ кириэн көтөхтөрүү аһаардан кыбыллан олорунан кэбистэ.

Бөһүөлэк тизээлээхтэрэ Сарыпыанага «иирээки» эбэтэр «бырахтарбыт» дьэн самалык аат иһэриэхтэрин эмиз оҕонньоро Эниргэс Элигэнтэйи курдук тылын дьүүрэлэһитэ сөп түбэспэккэ син биер, уруккутунан: Сангарар Сарыпыанатынан хаалбыта.

Дьэким төһө да Дьээбэ Дьэким аатырдар бэлэһигэр силлэпит, уот айах Сангарар Сарыпыана айаһын саба тутар, бэлэһин бүөлүүр ханьык да кыаҕа суох этэ. Арай хайдах эрэ үктэтэн, түбөһинэрэн дьээбэлээн эрэ сөптөөҕө. Ол биер «үтүө» киһэ көсүбүтэ...

Өр-өтөр буолбата «Аппааньыга кэлибит» дьээбиттэр. Сарыпыана онно-манна сылдьахтаах дьону итээҕибэккэ: «Сымыйа-аламан, түспэһин!» — диэтэ. Массыналаахтар итирибит дуу, ирибит дуу дии санаатылар, Аппааны бөһүөлэҕин тахсаат, күүстэринэн түһэрэн кэбистилэр. Бу туох сордоох күнэ үүммүтэй... Сарыпыана марьалачы ытаата. Дьиккэрдэр улахан массыналаах буолан Нам уһугар эрэ тийээт түһэрэн кэбистилэр, массынаһыт иһэ хайа ыстаммат ээ дии-дии хоноору төттөрү барда. Арай уһук ыал дьээбитин таһыгар массына (улахан массына) үлэлээн лигити турар эбит. Бачча чугаска хаччы да төлөөн туран дьээбэр иттириэм дьэн онно барда. Дьээбэ кирибит суоппар Байбал олорор эбит. Бөһүөлэҕин киһитин, дөссө суоппары көрөн

Эдэр кутууах итээл ылан, Ыра кэнээбиттэр үөрбүт. Кырыыса кыйдаан, күтэр күөнтээн, Хаһаастара халсыһытынан барбыт.

ЭН, ПОЭТ, ДОЛГУЙАН ТУРУМА...

Долгуйбут хоһоонун аадаммын Бар санаа бүк баттаан соһуган, Кытаанах тыллартан уум көтөн, Турабын түүннэри ол онтон. Уһуктаах харандаас ыламмын Соһуйбут санаабын суруйан, Арыый да уоскуйан бараммын Ырааһы анааран ылабын. Ама да быһыбарын иниигэр Олустук бу тоҕо үөхсэбит? Бэйэбит киһибит туһугар Суобаһы отойун умнабыт? «Үөхсүү дьэн үөннээҕэ» иһиллиэ, «Быдыр тыл сибдигэ» тахсыаҕа — Дьэн этэр биһиги поэптыг, Салыбыт санаалаах сулуспут.

Нап-нарын сайаҕас намнарын Өһүөннээх баандалар буоланнар Ол ханна өлөрсө турдулар? Оччоҕо дьэ кэлиэ самнарыҥ. Кырыктаах этиһии-охсуһуу Дьээ аайы сатыһыла, — дьэн этиһи Омунаах да буоллар хайыаһыҥ? Олохтон ол ханна туоруонгуй? Охсуһуу буолла да содуомнаах Ол оннук хайаан да буолуохтаах. Оччоҕо иһийбит олохпуг Олорчу түөрүллэн эстиэхтээх. Этиһии-охсуһуу баар буолуо, Кэм кэлиэ — барыта умнуулло. Ыччашыт торумнуо олоҕу, Ол онон бар дьоммут барыаҕа. Хас хоргус дьахтары ахтыма, Өһүөннүүт киһини истимэ, Албынна-түөкүһүгэ кириримэ, Тойомсук киһиэхэ сылдыма.

Эн, поэт, охсуһуу — айылҕан, Кыргыһы үөһүгэр турарыҥ, Сырдатар эн сулуус буоларыҥ, Ол оннук этэ дии аналгы. Олохпуг иһийлэр кэмийгэр Эн, поэт, күлүккэ түһүмэ, Ыллыктаах суоллары булангыҥ Сирдээ, эн, инники барангыҥ. И. И. СИВЦЕВ

АДЫРҔА ӨСПӨТ, МУУДАРАС СҮППЭТ (Үгэ) Уу дьөлө көппүт хайаһаһа Ыбылы сиемэнэн симиллибит. Тэһинэн үллэстии сиеэрин ситэрэн, Баһылык таларга этиллибит.

Айдаан буолан, охсуһуу туран, Муударайы саһалы булбуттар. Хаар ууллан, ньургуһун быган, Нэһиилэ саһы көрсүбүттэр. x x x Адьырҕа син-биер өспөт, Муударас хаһан да сүһпэт. Иван БУБЯКИН, «Отуу уота» литературнай түмсүү кыттыһылааҕа

МААРКАП Дьарааһын 10.07.03

«АВТОБУС» ОПЕРАЦИЯ

2003 сыл сэттэ ыйыгар республикага суол 517 быһылаана табыста, онуоха 93 киһи өллө, 615 киһи эчэйдэ. Сатыы дьон кыттыгылаах быһылааннарга 25 киһи өллө, 193 киһи араас эчэйини ылла. Сатыы дьон быраабыланы кэһиллэриттэн суолта 103 быһылаан бэлэтээнэ. Ордор өлүүлэрэ уонна эчэйиилэрэ олус хомолголоох. Дьокуускайга, Алданга, Нерюн-рига, Мирнэйгэ, Уһуһа Вүлүүгэ уо. д. а. кэккэ оройуоннарга суол быраабылатын ирдэбиллэрэ тутуһуллубат.

СР ИДьМ министрэ А. В. Назаров бирикээһинэн 2003 сыл балаһан ыйын 15 күнүттэн балаһан ыйын 28 күнүн киллэрэн туран «Автобус» операция иккис этаба ыттыллар. Ыттыгыга, түмүктээһингэ мизэстэтигэр штабтар тэриллэллэр.

Маассабай информация средстволарыгар уонна транспортнай средстволары бас билээччилэр ортолоругар өйдөтөр үлэни ыттылар.

Бирикээс туолуутун хонтуруола СР ИДьМ министрин солбуйааччыга — общественной куттал суох буолуутун сулууспатын начальнигар милиция полковнигар А. А. Дзивицкэйгэ сүктэрилиннэ.

МАХТАНАБЫТ

Биһиги күндү таптыыр аҕабытын, саамай күндү эһэбитин Нам улууһун Ытык киһитэ, Саха Республикатын нуруотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Улэ Албан Аат III степеннээх, Улэ Кыһыл Знамя уордьаннар, үгүс мэтээллэр кавалердара Колесов Иннокентий Алексеевичи соһуччу, хомолголоохтук ыарахан ыарыгыттан күн сириттэн сүтэрибт ыар коммитигэр кутурбаммытын тэннэ үллэстэн күөс-көмө буолбуккуттар, сүбэ-ама биэрбиккитигэр, аҕабытын тинэх суолугар атаарыыга көмөлөспүккүтүгэр «Нам улууһа» муниципальной тэриллии дьаһалтатын баһылыгар Корякин Д.П., I Хо-мустаах нэһилиэтин дьаһалтатыгар, баһылык Петров А.М., тыа хаһаайыстыбатын министрствотыгар, министр Степанов А.И., министри I солбуйааччы Ядреев А.Н., үлэлиир тэрилтэлэрибт коллективтарыгар: Нам улууһун тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар (нач. Соловьев М.Д.), республикатааҕы «Сахапеломбьединение» ГУП (дир. Охлопков С.С., отдел нач. Протопопова Т.А.), республикатааҕы «Агрохимстанция» (дир. Винокурова В.С.), республикатааҕы ЯНИИТ-ка (дир. Тырылгин М.А., кыл. врач Герасимов Э.А., механик Негнуров Ю.В.), бары аймактарытыгар, аҕабытын кытта би-иргэ үлэлээбит табаарыстарыгар, «Силис» баһынай хаһаайыстыбатыгар (бах. Посельская Г.В.), биригэ үөрэм-мит доктурбугуттар, табаарыстарытыгар, төрөөбүт нэ-һилиэкпит дьонугар-сэргэтигэр итии-истин махта-бытын тириэрдэбит.

Эһиги көмөбүт, өйөбүлүгүт биһиэхэ ыарахан кэмми-тигэр туохха да тэннэмэт тирэх буолла. Үтүө санаала-ах күндү дьоммутугар чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, үлэ-ытигэр ситиһиилэри, дьолу-соргуну баһарабыт.

Кыргыттарга, уолаттарга, кийииттэргэ, сиэннэргэ

СОФРОНОВ ИЛЛАРИОН НИКОЛАЕВИЧ



Биһиги кэккэбиттэн уот-таах сэриигэ ийэ дойдутун көнүлүн, тутулуга суох буолу-утун адырға естөөхтөртөн көмүскээбит чулуу буйуунна-рыттан биридэстэрэ Бөтүг нэ-һилиэтин ытык кырдыаҕаҥа Софронов Илларион Николае-вичи уһун ыарахан ыарыы орто дойдуттан илдэ барда.

И.Н. Софронов 1913 с. ба-лаһан ыйын 23 күнүгэр II Мо-дун нэһилиэгэр дьадаҥы дьэ-кэргэнгэ төрөөбүтэ. Колхозка кириэрин иннинэ дьонун иитэн бытаархайынан олохто. 1938 с. «Маай» колхоз чилиэн бу-олан хоту оройуоннарга айаҥга сылдыбытта. 27 саастааҕар, 1941 с. атыр-дьях ыйын 7 күнүгэр Аҕа дой-ду Улуу сэриитигэр бастакы хомуурга ыҥырыллан барбыта, Калининскэй фронтга 235-с стрелковай дивизияга сэриилэ-спитэ. Бу дивизия элбэх кыргыһыларга кыһаан гвардейскэй ааты ылбыта. 1942 сыллаахха ыарахан ыарыы баһыран байы-аннай госпиталга эмтэммитэ, 1943 с. Илларион Николаевич дойдутугар төннөрүгэр түөһүн «Хорсунун иһин» мэтээл ки-эргэтэра.

Төһө да ыарахан эчэйини ылбытын иһин ону ол диэбэк-кэ хорсун буйуун үлэ үөһүгэр түспүтэ. Ол курдук «Перво-майскэй» колхозка, онтон Шмидт аатынан колхозка предсе-дателлээбитэ. 1950 сыллаахтан кадровой булчутунан үлэлэ-эбитэ. Нам оройуонугар биир чулуу булчутунан биллибитэ, Ийэ дойдуну сымнаҕас көмүһүнэн хааччыбыыга сыратын би-эрбитэ.

Илларион Николаевичи көрсүбүт эрэ киһи сэмэйин, эйэ-бэтин, үтүө санаатын өгө көрөрө. Манньк бастыг дьоннор-бут аҕыһаатар аҕыһаан иһэллэр... Киһи модун санаата, сыр-дыкка, кэрэҕэ дьулуура, инникигэ эрэлэ биһигини, биир дой-дулаахтарын, сөхтөрөр уонна кизэн тутуннара.

Өлөрү-сүгэри, тонгууну-хатыһыны аахсыбат хорсун буйу-ун олохто оловор биһиэхэ үйэ-саас туухары холобур буолуо.

Бөтүг нэһилиэтин дьаһалтата Нэһилиэк кырдыаҕастарын сүбэтэ Улуус ветеранарын сэбиэтэ

Кредитный потребительский кооператив «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО»

предлагает своим пайщикам размещение личных сбережений

Личные вклады принимаются на срок от 1 до 24 месяцев.

Процентная ставка — в зависимости от срока: от 16 до 27 (фиксированная) и до 45 (плавающая), для пенсионеров — от 18 до 28 процентов годовых.

По вопросам оформления личных сбережений обра- щаться по адресу:

с. Нам, ул. Октябрьская 13, справки по тел. 21-9-85. Часы работы: с 9.00 — 19.00. Обед 12.00 — 14.00.

Территориальная организация «Профессиональный союз работников индивидуальной трудовой деятельности Республики Саха (Яку- тия)» предлагает ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ ДОМА в урочище Кумахта (24-й километр Намского тракта).

Любой желающий может приобрести или построить двух, трех или четырехкомнатный дом из бруса с использованием современных технологий и материалов.

Вода, автономный газовый котел, металлопластиковые трубы, стеклопакеты, кровельный материал — он- дулин. Ванная комната в виде отдельной кабины, отде- ланной кафелем.

Земельный участок 15 соток. Летний водопровод. Удобная транспортная схема: 25 минут езды от города по Намскому тракту (автобуса 104, 105).

Цена 1 квадратного метра — 9000 рублей (по цене до 1 сентября 2003 года).

2-комнатная квартира (75,34 кв. м.) — 678060 рублей.

3-комнатная квартира (99,72 кв. м.) — 897480 рублей.

4-комнатная квартира (100,7 кв. м.) — 906300 рублей.

Порядок оплаты: 50% — при вступлении в коопера- тив, 35% — до ввода дома, 15% — в течение трех после- дующих месяцев.

Оплатившие паевой взнос первыми имеют преиму- щественное право на выбор земельных участков.

Действуют дополнительные предложения: — использование собственных строительных материалов; — строительство дома своими силами.

Якутский филиал ЗАО «Амуртурист» предлагает якутянам ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕВКИ в любую точку Китая со скидкой от 5 до 30 процентов!

Лечение в санаториях-курортах Удаляньчи, Тянь- ганцзы! Увлекательные путешествия в Пекин, Шанхай, Шеньян! Отдых на море в Циндао, Бэдайхе, Дальяне, на острове Хайнань, Семьнь!

Есть возможность получить заем на приобретение путевок!

Обращайтесь по адресу: с. Нам, ул. Октябрьская 13, справки по тел. 21-9-85. Часы работы: с 9.00 — 19.00. Обед 12.00 — 14.00.

БИЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

«Москвич» 2140 м массыынаҕа передача коробкатын толору комплекын, глушители уонна «Инкар-16 Д» дис- ковай эрбиини атыһылыбыт. Тел. 21-4-24, кизэтин

ЗИЛ-131 кап. өрөмүөн кэнниттэн, Т-25 трактор, ско- ростной косилка, ат муньара, 4 саастаах баайтаһын ынах атыһыланаллар. Билсэр аадырыс: Ст. Платонова, 34.

Продается приватизированная 3-хкомнатная квар- тира с газом, телефоном, приусадебным участком. Срочно требуется бригада опытных плотников. Обр. по адресу: с. Намцы, ул. Конда-Крест, 21.

ОАО «Намский комбикормовый завод» требуются на постоянную работу рабочие. Обр. по тел. 22-7-35.

Предприятие купит брус, лафет, доски. Обр. ПМК «Намгазстрой», тел. 22-1-31, 21-6-66.

Сага «Ока» массыынаны атыһылыбын. Билсэр тел.: 26-1-14.

Иванова Елена Васильевна аатыгар Нам улууһун ПВС 2002 с. бэс ыйын 27 күнүгэр бэриллибит паспорт сүпүтүнэн дьингэ суоһунан аабыллар.

Считать недействительным утерянный паспорт на имя Гороховой Анны Андреевны, выданный Намским УОВД, 30 июля в 2002 г.

НАМ УЛУУҺУН ТЕРРИТОРИЯТЫГАР КУОБАҔЫ БУЛТААҺЫН БОЛДЬОБУН ТУҺУНАН

«Кыыл-сүөл туһунан» Федеральной сокуонна Саха Республикатыгар бултааһын быраабылатыгар, Саха Республикатын правительствотын 2003 сыл атырдыах ыйын 12 күнүнээҕи 931-р №-дээх быһаа- рыытыгар олоһуран дьаһайабын:

1. Нам улууһун территориятыгар куобаҕы бултааһыны балаһан ыйын 25 күнүттэн сэттинни 1 күнүгэр диэ- ри көнүллүүргэ.

2. Мас көтөрүн бултааһыны 2003 с. алтынны 1 күнүттэн көнүллүүргэ.

3. Айылҕаны харыстааһын сокуоннарын тутуһууну хааччылар инниттэн айылҕа харыстабылын инспекци- ята уонна ИДьУО оперативнай бөлөхтөрү тэрийтэн хол- боһуктаах рейдэлэри ытталларыгар.

4. Бу дьаһал туолуутун хонтуруолун «Нам улууһа» МТ баһылыгын бастакы солбуйааччы А.Бочкарева сүктэрэргэ.

«Нам улууһа» МТ баһылыга Д. КОРЯКИН

О СРОКАХ ОХОТЫ НА ЗАЙЦА- БЕЛЯКА НА ТЕРРИТОРИИ НАМСКОГО УЛУСА

На основании Федерального Закона «О животном мире», правил охоты РС(Я), распоряжения правитель- ства РС(Я) от 12.08.03 г. за № 931-р, учитывая предложе- ние населения распоряжаюсь:

1. На территории Намского улуса охоту на зайца-беляка разрешить с 25 сентября по 1 ноября с.г.

2. Разрешить охоту на боровую дичь с 1 октября с.г.

3. В целях профилактики по соблюдению природо- охранного законодательства инспекции охраны приро- ды и УОВД создать оперативные группы для совмест- ных рейдов на территории улуса.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 1 зам. главы МО «Намский улус» Бочкарева А.А.

Глава МО «Намский улус» Д. КОРЯКИН

Күндү аҕабыт, эһэбит Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, I группалаах инбэлиитэ улуус Ытык киһитэ

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

90 сааһыгар ыарахан ыарыттан өлбүтүн диригиник курутууан туран бары ай- мактарытыгар, атастарыгар-доһотторугар, билэр дьонугар иһитинэрэбит. Уола, кийиитэ, сиэннэрэ

Бөтүг нэһилиэтин дьаһалтата, кырдыаҕастарын сүбэтэ нэһилиэк ытык кырдыа- аҕаҥа Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, сэрин I группалаах инбэлиитэ, элбэх бойобуой наҕараадалар кавалердара, колхознай-совхознай тутуу ветерана, биллиилээх булчут

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаннарын уолугар Михаил Илларио- новичка, кийиитигэр Наталья Степановна, сиэннэригэр Егорга, Ларикка, бары ай- мактарытыгар, атастарыгар-доһотторугар, билэр дьонугар тиэрдэллэр.

Е.С. Сивцев аатынан Бөтүг орто оскуолатын коллектива, үөрэнээччилэрэ ос- куола историк учууталыгар Софронов Егор Михайловичка, 4-с кылаас үөрэнээччи- та Ларикка тапталлаах эһэлэра, оро саадын үлэһиттэрэ Михаил Илларионовичка, Наталья Степановна тапталлаах аҕалара сэрин, үлэ ветерана, улуус Ытык киһитэ

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаннарын тиэрдэллэр.

Бөтүг нэһилиэтин «Сардаана» оро саадын коллектива саад сэбиэдиссэйигэр Наталья Степановна, үлэһитигэр Михаил Илларионовичка тапталлаах аҕалара сэрин, үлэ ветерана

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаннарын тиэрдэллэр.

«Нам улууһа» муниципальной тэриллии дьаһалтата, улуус муньаба, ветеран- нар сэбиэттэрэ Нам улууһун ытык кырдыаҕа, Бөтүг нэһилиэтин олохтооҕо, Аҕа дойду уот сэриитин кыттыылааҕа, элбэх бойобуой орденнар, медаллар ка- валердара

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

өлбүтүнэн уолугар, кийиитигэр, сиэннэригэр дириг кутурбаннарын тиэрдэл- лэр.

Бөтүг нэһилиэтин «Айылҕа» сыннаһан киһини үлэһиттэрэ сэрин, үлэ ветерана

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаннарын бокуонньук уолугар, кий- иитигэр, сиэннэригэр, чугас аймактарыгар тиэрдэллэр.

Бөтүг нэһилиэтин ытык кырдыаҕа, Аҕа дойду Улуу сэриитин активнай кыт- тыылааҕа

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын уолугар, кийиитигэр, сиэннэригэр тиэрдэбит. Бэтэксэннар: Р. Мохначевская, В. Макаров, И.Суздалов, В. Дьяконов, А. Кугданов, В. Лукин

Талланнар

Ытыктыыр киһибит, булт мындыр идэтигэр такайыт кырдыаһыт кадрo- вай булчут, сэрин, үлэ ветерана

СОФРОНОВ Илларион Николаевич-Дарыбыан

ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын уолугар, кийиитигэр, сиэннэригэр тиэрдэбит.

Күндү убайбыт

НАЗАРОВ Анатолий Игнатьевич

ыарахан ыарыттан өлбүтүн бары чугас аймактарыгар, табаарыстарыгар ди- ригиник курутууан туран иһитинэрэбит. Назаровтар

Редактор э.т. И.Е. СИВЦЕВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, — 21496; ; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; иллюстрация уонна реклама (секретариат), редакционная издательская система — 21141

Тэрийтэн таһаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууһун «Энсиэли» хаһыат редакцията» государственной учреждение. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһууну хонтуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бочээккэ Госкомитетин СР региональной управлениетыгар 2003 с. бэс ыйын 20 күнүгэр регистрациаламьт нүмэрэ — ПИ №19-0428.

Сурукка ааккытын-суолугун, үлэтигин, дьэһит аадырыһын чопчу ыйын. Редакциягакири- бит суруктар төннөрүллүбөттөр. Автор этэрэ хаһыат санаатынныи мадьы биир буолбат.

«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Заложной ул. 4. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талылынна уонна таһылынна «Энсиэли» хаһыат редакциянай-издательской ситимигэр. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэнэ, Орджоникидзе ул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лиис. Көпүл сыманан атыһыланар Индекс — 54889. Тираһа — 1971 Бэчээккэ илии баттанна — 12.00 ч. 17.09. 2003 Сакааһын №-рэ — 113